



CRNA GORA
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt. I br. 6/20
Nikšić, 21.04. 2021.godine

OSNOVNOM SUDU

NIKŠIĆ

Na osnovu čl.44 st.2 tač.5 , čl.288 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku i čl. 45 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela , podnosim

OPTUŽNICU

Protiv okrivljenih :

Pravnih lica :

"I. G." i " I. C. "D.o.o sa sjedištem u N. Trg Š. P. čiji je predstavnik B. M.

B. M., jmbg ... od oca M. i majke V. , rođene R., rođen ... godine u N., sa prebivalištem u N., D. B., državljanin Crne Gore, oženjen, otac troje djece, po zanimanju ekonomista, pismen, završio višu školu, lošeg imovnog stanja,kao odgovornog lica u tim pravnim licima

Što su,i to:

Prvookrivljeno pravno lice "I. G." i B. M., kao odgovorno lice u tom pravnom licu a djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlašćenja:

Dana 27.01.2017.godine u Nikšiću, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, u namjeri da djelimično izbjegnu plaćanje poreza dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje obaveze

plaćanja poreza na dodatu vrijednost na način što su prilikom sklapanja ugovora o prodaji UZZ br. .../2017 od 25.09.2017.godine između "I. G.", kao prodavca i "I. C." D.o.o kao kupca, poslovnog prostora površine 94 m² po fakturi br. .../-17 od 27.01.2017.godine postupajući suprotno odredbi čl.20 st.6 Zakona o PDV-u obračunali cijena koštanja metra kvadratnog poslovnog prostora u iznosu od 250,00 eura,iako je realna cijena metra kvadratnog navedenog poslovnog prostora iznosila 395,00 eura i na taj način umanjili poresku osnovicu za obračun PDV-a, tako što su na fakturi israzili poresku osnovicu u iznosu od 23.500,00 iako je oporeziva osnovica iznosila 37.177,00 eura, pa su na razlici u visini poreske osnovice od 13.667,50 eura i prijavili PDV u iznosu umanjenom za 2.183,72 eura

Neutvrđenog dana u periodu od 30.11.2014.godine do 08.05.2015 godine iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje obaveze plaćanja poreza na dodatu vrijednost a u namjeri da nezakonito ostvare pravo na odbitak ulaznog PDV-a, na način što su, prilikom sačinjavanja fakture sa D.o.o " B." Nikšić broj fakture ...-.../14 od 28.12.2014 godine u iznosu od 80.001,13 eura, na kojoj je iskazan PDV u iznosu 12.773,29 eura, te fakture broj ...-.../14 od 30.11.2014 godine u iznosu od 40.048,36 eura na kojoj je iskazan PDV od 6.394,28 eura, koji su iznosi korišćen kao PDV sa pravom na odbitak, pa nakon što je kod D.o.o "B." Rješenjem Privrednog suda broj ST .../15 od 08.05.2015.godine otvoren stečajni postupak i predmetne fakture po protokolu isknižene, pri čemu nije ni izvršeno plaćanje po istima, postupajući suprotno odredbi čl. 39 st.1 tač.2 Zakon o PDV-u, nijesu ispravili odbitak ulaznog PDV-a, već su ostvarili pravo na odbitak ulaznog PDV-a, i to po fakturi ...-.../14 u iznosu od 12.773,29 eura a po fakturi broj ...-.../14 u iznosu od 6.394,28 eura .

Dana 27.12.2016.godine, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje obaveze plaćanja poreza , a u namjeri da nezakonito ostvare pravo na odbitak ulaznog PDV-a na način što su, prilikom sačinjavanja Ugovora u regulisanju međusobnih prava i obaveza o ustupanju plaćenih komunalija i dosadašnjem investiranju u izgradnji T. C. u Nikšić OVP br. .../2016 od 27.12.2016. godine sa D.o.o "T. c." Nikšić kojim je ugovoreno da T. C. preduzeću "I. G." fakturiše poslovne prostore u izgradnji u iznosu od 256.374,00 eura, a da "I. G." D.o.o Nikšić tom preduzeću fakturiše plaćene komunalije u iznosu od 215.480,42 eura, pa je na oporezivom dijelu u iznosu od 173.300,28 eura, na računu broj .../12 od 29.12.2016.godine iskazan PDV u iznosu od 27.669,79 eura, koji je korišćen kao PDV sa pravom na odbitak, pa nakon što nije došlo do realizacije predmetnog ugovora, postupajući suprotno odredbi čl.39 st.1

tač.2 Zakonu o PDV-u nijesu ispravili odbitak ulaznog PDV-a, već su ostvarili pravo na odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 27.669,79 eura .

U mjesecu septembru 2017.godine u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza nijesu prijavili zakonito stečeni prihod od kapitala, na način što stečeni prihod po Ugovoru broj UZZ .../2017 od 29.09.2017.godine sačinjenom između "I. G." kao prodavca i L. B., kao kupca garažnog mjesta PD 1 površine 20 m² , garažnog mjesta PD 2 površine 15 m², nestambenog prostora PD 13 površine 5 m² , garažnog mjesta PD 14 površine 13m², sve upisano u katastarsku parcelu .../13 u vrijednosti od 12.000,00 eura, postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nijesu obračunali, obustavili niti uplatili porez na prihod od kapitala, tako da sredstva od prodaje predmetnih prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.186,81 euro.

Drugookrivljeno pravno lice "I. C." D.o.o i B. M., kao odgovorno lice u tom pravnom licu a djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlaštenja:

Neutvrđenog dana u periodu od 23.12.2014.godine do 08.05.2015. godine, iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza dali lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje obaveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost a u namjeri da nezakonito ostvare pravo na odbitak ulaznog PDV-a, na način što su, prilikom sačinjavanja fakture sa D.o.o "B." Nikšić br. ...-.../14 u iznosu od 120.000,33 eura od 23.12.2014.godine na kojoj je iskazan PDV u iznosu 19.159,72 eura, koji je iznos korišćen kao PDV sa pravom na odbitak, pa nakon što je kod D.o.o "B." Rješenjem Privrednog suda broj ST .../15 od 08.05.2015. godine otvoren stečajni postupak i predmetna faktura po protokolu isknjižena, pri čemu nije ni izvršeno plaćanje po istoj, postupajući suprotno odredbi čl.39 st.1 tač.2 Zakon o PDV-u, nijesu ispravili odbitak ulaznog PDV-a, već su ostvarili pravo na odbitak ulaznog PDV-a, i to u iznosu od 19.159,72 eura .

U mjesecu septembru 2017.godine iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza nijesu prijavili zakonito stečeni prihod od kapitala, na način što, stečeni prihod po Ugovoru broj UZZ .../2017 od 20.09.2017. godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i L. B., kao kupca, građevinske parcele u vrijednosti od 30.000,00 eura, list nepokretnosti br. ... KO Nikšić, kat.parcela .../18 i tri

poslovna prostora površine 157 m², u ukupnoj vrijednosti od 115.000,00 eura, po računu broj .../...-17 od 20.09.2017. godine postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nijesu obračunali, obustavili niti uplatili porez na prihod od kapitala, tako da sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o, na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 14.340,66 eura.

U martu mjesecu 2018 .godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod od kapitala, na način što stečeni prihod po Ugovoru broj UZZ .../2018 godine od 09.03.2018.godine sačinjenom između "I. C. " kao prodavca i K. P., kao kupca, poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 24 m², poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 39 m², poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 39 m², poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 25 m², poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 24 m², poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, površine 29 m², u ukupnoj vrijednosti od 82.800,00 eura, postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 8.189,01 euro.

U aprilu mjesecu 2018.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod od kapitala, na način što stečeni prihod po Ugovoru broj UZZ .../2018 godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i Z. M., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, P-39, .../...-2018 od 30.04.2018.godine u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. C." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 2.988,18 eura.

U maju mjesecu 2018. godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2018 od 16.03.2018.godine sačinjenom između "I. C. " kao prodavca i K. R., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli broj ... /14, upisan u listu nepokretnosti broj ... KO Nikšić, P-24 m² u ukupnoj vrijednosti od 12.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.186,81 eura.

U junu mjesecu 2018.godine u Nikšiću ,iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje, u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2018.godine od 12.06.2018.godine sačinjenom između "I. C. " kao prodavca i K. M., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br.3950,p-24 m²,u vrijednosti od 15.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.483,52 eura.

U februaru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 31.01.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i B. N., kao kupca, poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. ... upisan u listu nepokretnosti br. ... , postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog poslovnog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.285,71 eura.

U februaru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što je, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj 22/2019 od 30.01.2019. godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i R. M., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu

nepokretnosti br. ... , KO Nikšić ,P-29 m 2, u vrijednosti od 15.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ni sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.483,52 eura.

U martu mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 12.03.2019. godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i D. V., kao kupca, poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14. upisan u listu nepokretnosti br. ... , KO Nikšić ,PD-28 m 2 , površine 15 m2 , u vrijednosti od 11.400,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.335,16 eura.

U maju mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 30.05.2019.godine sačinjenom između "Ibon Company" kao prodavca i Đilas Danke, kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14. upisan u listu nepokretnosti br. ... KO Nikšić ,PD-49 m 2, površine 38 m2 , u vrijednosti od 22.800,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 2.254,95 eura

U maju mjesecu 2019. godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 13.05.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i P. Z., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14. upisan u listu nepokretnosti br. ... , KO Nikšić , PD-28 m 2, površine 28 m2, u vrijednosti od 11.400,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na

račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.127,47 eura.

U oktobru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 19.09.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i K. V., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br. ..., KO Nikšić, PD-2, površine 246 m², u vrijednosti od 150.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 14.835,16 eura

U oktobru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 01.04.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i P. S., kao kupca, poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br. ..., KO Nikšić, PD 9, na tavanu, površine 205 m² i poslovni prostor za komunikaciju PD-53 na tavanu površine, površine 14m², u ukupnoj vrijednosti od 80.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 7.912,09 eura

U oktobru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 24.10.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i L. M., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br. ..., KO Nikšić, PD-50, površine 158 m², po fakturi broj .../.../2019 u vrijednosti od 80.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 6.923,08 eura

U oktobru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na

prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 24.10.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i L. S., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br., KO Nikšić, površine 80 m², u vrijednosti od 40.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 3.956,04 eura

U oktobru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegnu plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 24.10.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i L. S., kao kupca, stambenog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br., KO Nikšić, PD 52 površine 41 m², u vrijednosti od 20.000,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.978,02 eura

U decembru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 12.03.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i D. V., kao kupca, poslovnog prostora u izgradnji na katastarskoj parceli br. .../14 upisan u listu nepokretnosti br., KO Nikšić, PD 28 površine 24 m², u vrijednosti od 13.500,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetnog stambenog prostora nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 2.175,82 eura

U decembru mjesecu 2019.godine u Nikšiću iako su bili svjesni svog djela i htjeli njegovo izvršenje u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na prihod od kapitala nijesu prijavili zakonito stečeni prihod, na način što, stečeni prihod po Ugovoru UZZ broj .../2019 od 04.11.2019.godine sačinjenom između "I. C." kao prodavca i V. B., kao kupca, građevinske parcele površine 156m² na katastarskoj parceli br.4274/14 upisan u listu

nepokretnosti br.562, KO Nikšić, u vrijednosti od 16.500,00 eura postupajući suprotno odredbama čl.37a i čl. 50 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i čl.5 i 7 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sredstva od prodaje predmetne građevinske parcele nijesu uplaćena na račun pravnog lica "I. G." D.o.o na koji način nije prijavljen porez na prihod od kapitala u iznosu od 1.631,88 eura.

-čime su izvršili produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 st. 3 u vezi st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i čl.10 Zakona o odgovornosti pravnih lica.

Optužnica je potvrđena Rješenjem Osnovnog suda u Nikšiću Kv.O. br. 13/21 od 17.09.2021. godine.

DRŽAVNI TUŽILAC
Ana Doderović